



human settlements

Department:
Human Settlements
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

BUKANA YA MOLAO WA THOTLOETSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO (PAIA)

*E rulagantswe go ya ka karolo ya 14 ya Molao wa Thotloetso ya Phitlhelelo ya
Tshedimosetso wa 2000
(Molao wa No. ya 2 wa 2000)*

2016-2017

Diteng

KETAPELE.....	iv
TLHALOSO YA MAREO.....	vi
1. MATSENO.....	1
2. MAITLHOMO A MOLAO.....	1
3. MAIKEMISETSE A BUKANA.....	1
4. KAELO YA KA MOO PAIA E KA DIRISIWANG KA TENG (KAROLO YA 10).....	2
5. TSHEDIMOSEITSE YA KGOLAGANO.....	2
6. TAOLELO YA MOLAOTLHOMO E E ITSISENG DITIRO TSA LEFAPHA.....	3
7. DITIRO LE THULAGANYO TSA LEFAPHA LA MANNO A BATHO.....	3
7.1. TSHEKATSHEKO YA TOGAMAANO.....	3
7.2. THULAGANYO YA TIRO YA LEFAPHA.....	4
7.3. DITIRELO TSE DI TLAMELWANG KE LEFAPHA.....	5
7.4. MANANE A LEFAPHA.....	8
8. PHITLHELELO YA DIREKHOTO TSE DI TSHOTSWENG KE LEFAPHA.....	10
8.1. DITLHOPHA TSA DIREKHOTO TSE DI TSHOTSWENG KE LEFAPHA.....	10
9. MOKGWATSAMAISO WA GO KOPA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSEITSE.....	21
9.1. KE MANG YO O KA KOPANG TSHEDIMOSEITSE.....	21
9.2. MOKGWA WA GO FITLHELELA TSHEDIMOSEITSE.....	21
9.2.1. DIREKHOTO TSE DI TENG KA TLHAMALALO.....	21
9.2.2. DIKOPO KA MOGALA.....	22
9.2.3. DIKOPO KA GO BUA.....	22
9.3. DIKOPO TSE DI TLHOMAMENG GO YA KA DITLHOKEGO TSA PAIA.....	22
9.4. THULAGANYO YA DINAKO YA GO SAMAGANA LE DIKOPO.....	22
9.5. DITUELO.....	23
9.5.1. TUELO E E SA BUSIWENG YA KOPO.....	23
9.5.2. TUELO YA PHITLHELELO.....	23
9.5.3. DIPOSITI.....	23
9.5.4. DIKGOLOLO.....	24
10. PHITLHELELO E E GANETSWENG LE BOIKUELO.....	24
10.1. MABAKA A KGANELO.....	24
10.2. TSHENOLO YA PATELETSE MO DIKGATLHEGONG TSA SETŠHABA.....	24
10.3. KGANELO E E AKANTSWENG YA KOPO.....	24
10.4. DIPAAKANYO FA KOPO YA PHITLHELELO E GANETSWE.....	24
10.4.1. BOIKUELO JWA KA FA GARE.....	25
10.4.2. GO TLHOMA BOIKUELO JWA KA FA GARE.....	25
10.4.3. MOTLATSA MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSEITSE O TSHWANETSE GO ISA BOIKUELO JWA KA FA GARE KWA BOTHATING JO BO MALEBA.....	25
10.5. GO DIRA KOPO KWA KGOTLATSHEKELO.....	25
11. GO NNA TENG GA BUKANA.....	25
12. TLHABOLOLO LE TSHEKATSHEKO YA BUKANA.....	25

DIMAMETLELELO

A	Dituelo
B	Foromo ya A: Kopo ya phitlhelelo
C	Foromo ya B: Boikuelo jwa ka fa gare

KETAPELE

Karolo YA 32 ya Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforikaborwa wa 1996 (Molaotheo) e neela mongwe le mongwe tshwanelo ya phitlhelelo ya tshedimose tso nngwe le nngwe e e tshotsweng ke puso kgotsa ke motho yo mongwe le e e tlhokegang go diragatsa kgotsa go sireletsa tshwanelo nngwe le nngwe.

Molao wa Thotloetso ya Phitlhelelo ya Tshedimose tso wa 2000 (Molao wa No. ya 2 wa 2000), (PAIA) mo go netefatseng ditshwanelo tse tsa molaotheo, bogolo o-

- neela maphata otlhe a puso ka maikarabelo a go tsamaisa phitlhelelo ya setšhaba ya tshedimose tso/(di)rekhoto tse a di tshotseng;
- tlamela letlhomeso le mekgwatsamaiso ya setšhaba go diragatsa tshwanelo ya sona ya molaotheo ya tshedimose tso ka bonako, tlhotlwa tlase le ka go se na matsapa ka moo go kgonegang ka teng;
- supa mekgwa e maphata a puso a tshwanetseng go dirisa, tsamisa phitlhelelo ya tshedimose tso eo ke ditokololo tsa setšhaba; le
- tlhalosa mabaka a phitlhelelo e e thibetsweng a dirang ka ona, go akaretsa ao a amanang le a tshedimose tso ya sebele, kgwebo, ditšhelete, thekinikale kgotsa saense ka ga motho yo mongwe; tshedimose tso e e ka amang ditsweletso tsa kgotlatshekelo kgotsa sepodisi, sk. didokete tsa sepodisi mo ditsweletsong tsa topololo le ditlhopha tse dingwe tsa tshedimose tso ka ga Tirelo ya Aforikaborwa ya Lotseno.

Go na le ditekanyetso mo setšhabeng go bona ditshwanelo jaaka go supilwe mo karolo 36 ya Molaotheo le dikarolo 33 go fitlha go 45 tsa Molao wa PAIA.

Go obamela ditlhokego tsa semolao tsa PAIA le go abelana mo thotloetsong ya lefapha ya bosenang bofitlha, go rwala maikarabelo le go busa go go kgonang, Lefapha la Manno a Batho le tlhagisitse bukana jaaka mokgwa wa go tsamaisa phitlhelelo ya setšhaba ya tshedimose tso /(di)rekhoto e e tshotsweng ke lona.

Go solofelwa gore bukana e e tla dira jaaka mokgwa/sedirisiwa se se kgonang go tlamela setšhaba ka tshedimose tso e e maleba go se kgonisa go diragatsa tshwanelo ya sona ya go fitlhelela tshedimose tso e e tshotsweng ke Lefapha.



M.TSHANGANA
MOKAEDIKAKARETSO
LEFAPHA LA MANNO A BATHO
LETLHA: 19/09/2016

DIAKERONIMI

BAS:	Thulaganyo ya Motheo ya Palotlotlo
BNG:	Tshimololo ya Dilo tse Dintshwa
CD:	Mokaedimogolo
CSOS:	Thulaganyo ya Setšhaba ya Ditirelo tsa Batlhokomedi
DDG:	Motlatsa Mokaedi-Kakaretso
DFI:	Ditheo tsa Tlhabololo ya Matlotlo
DHS:	Lefapha la Manno a Batho ("Lefapha")
DIO:	Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimose tso (yo o thapilweng go ya ka karolo ya 17 ya PAIA)
EAAB:	Boto ya Merero ya Ditheo tsa Dithekiso tsa Dintlo
FLISP:	Lenane la Ditšhelete le le Gokagantsweng le Ketleetso e le Nngwe
HDA:	Setheo sa Tlhabololo ya Dintlo
HR:	Thulaganyo ya Badiri
HS:	Manno a Batho
HSDG:	Thuso ya Tlhabololo ya Manno a Batho
HSS:	Thulaganyo ya Ketleetso ya Dintlo
ICT:	Thekenoloji ya Tshedimose tso le Tlhaeletsano
IO:	Motlhankedi wa Tshedimose tso (Mokaedi-Kakaretso wa Lefapha)
MEIA:	Tebelelo, Tlhatlhobo le Tlhatlhobo ya Kutlwalo
NHBRC:	Lekgotla la Bosetšhaba la Kwadiso ya Baagi ba Dintlo
NHFC:	Setlamo sa Bosetšhaba sa Matlotlo a Dintlo
NURCHA:	Setheo sa Bosetšhaba sa Kagoseša ya Ditoropo le Dintlo
PAIA:	Molao wa Thotloetso ya Phitlhelelo ya Tshedimose tso wa 2000 (Molao No.2 wa 2000)
PDHS:	Lefapha la Porofense la Manno a Batho
PHP:	Tsweletso ya Batho ya Manno a Batho
RHLF:	Letlole la Kadimo la Dintlo tsa kwa Magaeng
SABC:	Lekgotlakgaso la Aforikaborwa
SAHRC:	Khomišene ya Ditshwanelo tsa Botho ya Aforikaborwa
SALGA:	Mokgatlho wa Pusoselegae wa Aforikaborwa
SHRA:	Bothati jwa Loago jwa Taolo ya Dintlo
SLA's:	Ditumalano tsa Maemo a Tirelo
USDG:	Thuso ya Tlhabololo ya Manno a Setoropo

TLHALOSO YA MAREO

	Lereo	Tlhaloso
1.	Tuelo ya phitlhelelo	Tuelo e e duelwang ke mokopi go batla, rulaganya le go tthagisa gape direkhoto tse di kopilweng, jaaka go beilwe mo karolo ya 22 (6) ya PAIA.
2.	Molao	Molao wa Thotloetso ya Phitlhelelo ya Tshedimosetso wa 2000 (Molao No.2 wa 2000) o gape o kaiwang e le PAIA kgotsa "Molao".
3.	Lefapha	Lefapha la Manno a Batho. Le gape le kaiwang e le DHS.
4.	Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimosetso (DIO)	Motho yo o thapilweng ke Mokaedikakaretso go dira gore lephata la puso le fitlhelesege ka mo go kgonegang go amogelesegile ka teng go bakopi ba direkhoto tsa lona jaaka go beilwe mo karolo ya 17(1) ya PAIA.
5.	Kaelo	Lokwalo kgotsa buka e e tthagisitsweng ke Khomishene ya Ditshwanelo tsa Botho ya Aforikaborwa ka maikemisetso a go thusa mongwe le mongwe yo o eletsang go diragatsa tshwanelo nngwe le nngwe go ya ka PAIA jaaka go beilwe mo karolo 10.
6.	Motlhankedi wa Tshedimosetso (IO)	Mokaedi-Kakaretso wa Lefapha la Manno a Batho jaaka go tlhalositswe mo karolo ya 1 ya PAIA.
7.	Boikuelo jwa ka fa gare	Boikuelo kgatlhano le tshwetso ya go ganela phitlhelelo ya tshedimosetso, jaaka go supilwe mo karolo ya 74 ya PAIA.
8.	Tshedimosetso ya sebele	Tshedimosetso e e ka ga motho yo o ka supiwang, go akaretisa fela go sa lekanyediwa go tshedimosetso e e amang le lotso, bong, boimana, kemo ya lenyalo, tholego ya setšhaba, morafe kgotsa loago, mmala, dingwaga, boitekanelo jwa mmele le tlhaloganyo, boitekanelo, bogole bodumedi, segakolodi, tumelo, setso, puo le matsalo a motho jaaka go tlhalositswe mo Karolo ya 1 ya PAIA
9.	Mokopi ka sebele	Motho yo o batlang phitlhelelo ya tshedimosetso/direkhoto tse di tshotseng tshedimosetso ya sebele ka ga gagwe jaaka go tlhalositswe mo karolo ya 1 ya PAIA.
10.	Lephata la puso	Lefapha lengwe le lengwe la puso kgotsa tsamaiso mo seralong sa puso ya bosetšhaba kgotsa porofense, mmasepala mongwe le mongwe kgotsa setheo sengwe le sengwe se se dirang tiro ya puso go ya ka molaotlhomo mongwe le mongwe jaaka go tlhalositswe mo karolo ya 1 ya PAIA. Le gape le kaiwang e le lephata la puso kgotsa lefapha.
11.	Rekhoto	Tshedimosetso nngwee le nngwe e e rekhotalweng, ka mokgwa mongwe le mongwe kgotsa puo e e tshotsweng ke DHS jaaka go tlhalositswe mo karolo ya 1 ya PAIA.
12.	Direkhoto tse di leng teng ka tlhamalalo	Direkhoto tse di ka fitlhelelwang kwa ntle ga gore motho a kope phitlhelelo go ya ka Molao jaaka go supilwe mo karolo ya 15(1)(a) ya PAIA.
13.	Direkhoto tse di teng fa di kopiwa	Direkhoto tse di ka fitlhelelwang ka ditsweletso tse di latelang tsa PAIA jaaka go supilwe mo dikarolo 11 le 18 tsa PAIA; phitlhelelo ya direkhoto tse e ka ganelwa ka dikarolo 33 go fitlha go 45 tsa Molao.
14.	Bothati jo bo maleba	Tona ya Manno a Batho kgotsa motho yo o thapilweng ka lokwalo ke Tona go dirana le boikuelo jwa ka fa gare jaaka go tlhalositswe mo karolo ya 1 ya PAIA.

15.	Tuelo ya kopo	Tuelo e e sa busiweng e e duelwang ke mokopi fa a neelana ka kopo ya phitlhelelo go ya ka ditlamelo tsa karolo ya 22(1) tsa PAIA. (Mokopi wa sebele ga a akarediwa mo go dueleng tuelo ya kopo).
16.	Kopo ya phitlhelelo	Kopo ya phitlhelelo ya rekhoto kgotsa direkhoto tse di tshotsweng ke Lefapha e diriwa go ya ka dikarolo ya 8 le 11 tsa PAIA.
17.	Mokopi	Motho mongwe le mongwe yo o kopang phitlhelelo ya tshedimose tso kgotsa direkhoto kgotsa yo o kopang mo boemong jwa motho yo o kopang tshedimose tso jaaka go tthalositswe mo karolo ya 1 ya PAIA.
18.	Motho yo mongwe	Motho mongwe le mongwe, go akaretsa, fela ga go a lekanyediwa go puso ya boditšhaba, mokgatlho wa boditšhaba kgotsa setheo sa puso eo kgotsa mokgatlho kwa ntle ga mokopi yo o amegang le lephata la puso jaaka go tthalositswe mo karolo ya 1 ya PAIA.
19.	Malatsi a tiro	Malatsi mangwe le mangwe kwa ntle ga Bolamatlhatso, Disontaga kgotsa malatsi a khunologo jaaka go tthalositswe mo karolo ya 1 ya PAIA.

1. MATSENO

Bukana e e rulagantswe jaaka tlhokego ya semolao ka kobamelo ya ditlamelo tsa karolo 14 ya Molao wa Thotloetso ya Phitlhelelo ya Tshedimosetso wa 2000 (Molao wa No.ya 2 wa 2000), (PAIA) o o laelang maphata otlhe a puso go rulaganya le go phasalatsa bukana e e supang tshedimosetso/direkhoto tse di tshotsweng ke lona di teng go bonwa ke setšhaba, le tseo tse di tlhokwang go kopiwa ka ditlamelo tsa Molao.

Bukana e e emetse fela Lefapha la Bosetšhaba la Manno a Batho mme ga e akaretse tshedimosetso/direkhoto tsa mefuta ya mafapha a diporofense.

2. MAITLHOMO A MOLAO

Maitlhomong a PAIA go ya ka karolo ya 9 ke –

- go tsenya tirisong tshwanelo ya molaotheo ya phitlhelelo ya tshedimosetso e e tshotsweng ke puso le tshedimosetso nngwe le nngwe e e tshotsweng ke motho yo mongwe e e tlhokegang go diragatsa kgotsa go sireletsa ditshwanelo dingwe le dingwe;
- go tsenya tirisong tshwanelo ya phitlhelelo ya tshedimosetso; go ya ka ditekanyetso tse di amogelesegileng, go akaretsa, fela go sa lekanyediwa go, ditekanyetso tse maikaelelo a tsona e leng go sireletsa bophiri, bophiri jwa kgwebo le go busa go go kgonang, nonofileng gape go siame; le ka mokgwa o o lekanyang tshwanelo eo le ditshwanelo tse dingwe, go akaretsa ditshwanelo tse di mo Tlhomamisong ya Ditshwanelo mo Kgaolo ya 2 ya Molaotheo;
- go tsenya tirisong ditlamego tsa molaotheo tsa puso tse di rotloetsang setso sa ditshwanelo tsa botho le bosiamisi jwa loago;
- go tlhoma mekgwa ya boithaopo le tlamego kgotsa mekgwatsamaiso go tsenya tirisong tshwanelo ya phitlhelelo ya tshedimosetso ka mokgwa o o kgonisang motho mongwe le mongwe go bona phitlhelelo ya direkhoto tsa maphata a puso le a poraefete ka bonako, tlhotlhwatlase le ka go sena matsapa ka moo go kgonegang ka teng; le
- go rotloetsa bosenangbofitlha, go rwala maikarabelo le go busa go go kgonang mo maphateng otlhe a puso le a poraefete.

3. MAIKEMISETSO A BUKANA

Maikemisetso a bukana e ke go:

- Tlamela tshedimosetso ka ga thulaganyo ya Lefapha la Manno a Batho (DHS), ditiro le ditirelo tse le di neelang setšhaba le ka moo go ka bonwang phitlhelelo ya tsona ka teng;
- Tlamela tshedimosetso ka ga tshedimosetso ya lefapha ya kgolagano go akaretsa dintlha tsa poso, mmila le diaterese tsa meili wa eleketeroniki; mogala dinomoro tsa fekese tsa Motlhankedi wa Tshedimosetso le Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimosetso yo o thapilweng (DIO);
- Tlamela palo ya direkhoto tse di teng ka tlhamalalo tse di tshotsweng ke Lefapha;
- Tlhalosa mekgwatsamaiso e e tshwanetseng go latelwa ke ditokololo tsa puso fa di fitlhelela tshedimosetso e e tshotsweng ke DHS, go ya ka ditlamelo tsa PAIA.

4. KAELO YA KA MOO PAIA E KA DIRISIWANG KA TENG (KAROLO 10)

Khomišene ya Aforikaborwa ya Ditshwanelo tsa Botho (SAHRC) e rulagantse kaedi ya tiriso ya PAIA jaaka go beilwe ke karolo 10 ya Molao. Kaedi e teng kwa dikantorong tsa SAHRC.

Kantorokgolo ya Bosetšhaba
Khomišene ya Ditshwanelo tsa Botho
33 Hoofd Street
Forum III - Braampark
Braamfontein
Johannesburg, Gauteng
2014

Nomoro ya mogala: +27 11 877 3600/3803
Nomoro ya fekese: +27 11 403 0625
Aterese ya imeile: paia@sahrc.org.za
Webosaete: www.sahrc.org.za

5. TSHEDIMOSETSO YA KGOLAGANO

5.1. Motlhankedi wa Tshedimose tso (IO)

Jaaka go tlametswe mo Molaong, Mokaedikakaretso ke Motlhankedi wa Tshedimose tso.

Mokaedikakaretso: Rre M Tshangana
Mogala: +27 12 421 1486/1312/444 5246
Fekese: +27 12 421 2998
Imeile: InformationOfficer@dhs.gov.za

5.2. Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimose tso (DIO)

Mokaedimogolo: Tshegetso ya Tshwaraganelo o thapilwe jaaka DIO, jaaka go tlametswe mo karolo 17(1) ya Molao.

Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimose tso: Rre M Moerane
Mogala: +27 12 444 9006
Fekese: +27 86 510 8601
Imeile: DeputyInformationOfficer@dhs.gov.za

5.3. Yuniti ya PAIA

Yuniti ya PAIA e tsamaisa ditlamelo tsa setšhaba tsa phitlhelelo ya tshedimose tso ya lefapha.

Mogala: +27 12 444 9045/57/58
Fekese: 086 4711939
Imeile: paia@dhs.gov.za

5.4. Tshedimose tso ya kakaretso

Aterese ya poso: Private Bag X644
PRETORIA
0001
Aterese ya lefelo: Govan Mbeki House
240 Justice Mahomed Street
PRETORIA
0002
Mogala: +27 12 421 1311
Fekese: +27 12 341 8512/+27 12 444 9000
Imeile: info@dhs.gov.za
Webosaete: www.dhs.gov.za

6. TAOLELO YA MOLAOTLHOMO E E ITSISENG DITIRO TSA LEFAPHA

- Molaotheo wa Repaboliki ya Aforikaborwa wa 1996
- Molao wa Dintlo wa 1997 (Molao wa No.ya 107 wa 1997)
- Tshimololo ya Dilo tse Dintshwa: Thulaganyo e e feletseng ya tlholo ya Manno a a Tsweleng a Batho
- Molaotlhommo wa kakaretso wa Dintlo (2007)
- Molao o o Tlhabolotsweng wa Ditekanyetso tsa Tshireletso ya Bareki ba Dintlo wa 2007 (Molao wa No. ya 17 wa 2007)
- Molao wa Setheo sa Tlhabololo ya Dintlo wa 2008 (Molao wa No. ya 23 wa 2008)
- Molao wa Taolo ya Matlotlo a Puso wa 1999 (Molao wa No.1 wa 1999) jaaka o tlhabolotswa ka Molao wa No. ya 29
- Molao wa Dintlo tsa Loago wa 2008 (Molao wa No. ya 16 wa 2008)
- Molao wa Karoganyo ya Lotseno wa 2015 (Molao wa No.ya 1 wa 2015) jaaka o tlhabolotswa
- Molao wa Khiriso ya Dintlo wa 1999 (Molao wa No.ya 50 wa 1999)
- Molao o o Tlhabolotsweng wa Khiriso ya Dintlo wa 2007 (Molao wa 43 wa 2007)
- Molao wa Kadimo ya Ditšhelete tsa Dintlo le Tshenolo ya Kadimo ya Ditšhelete tsa Kadimo ya Dintlo wa 2000 (Molao wa No.ya 63 wa 2000)
- Molao wa Taolo ya Dithulaganyo tsa Dikano tsa Karolo wa 2011 (Molao wa No.ya 8 wa 2011)
- Molao wa Botlhokomedi jwa Ditirelo tsa Dithulaganyo tsa Setšhaba wa 2011 (Molao wa No.ya 9 wa 2011)
- Molao wa Letlhomeso la Dikamano gareng ga Dipuso wa 2005 (Molao ya No.ya 13 wa 2005)
- Molao wa Thibelo ya go Tloswa mo Lefatsheng go go Seng ka fa Molaong le go Nna go go Seng ka fa Molaong wa 1998 (Molao wa No.ya 19 wa 1998)
- Molao wa Merero ya Ditheo tsa Dithekiso tsa Dintlo wa 1976 (Molao wa 112 wa 1976)
- Thulaganyo ya Bosetšhaba ya Tlhabololo

7. DITIRO LE THULAGANYO TSA LEFAPHA LA MANNO A BATHO

7.1. TSHEKATSHEKO YA TOGAMAANO

7.1.1. PONELOPELE: Setšhaba se se nnang mo mannong a batho a a tsweleng.


7.1.2. MAIKAELELO: Go tsamaisa tlholo ya manno a batho a a tsweleng le boleng jo bo tokafaditweng jwa botshelo jwa malapa.

7.1.3. MESOLA

Mesola e megolo e e kaelang le go laola lefapha e theilwe mo Molaotheong le melaotlhommo ya tshegetso mme e akaretsa:

- Go rwala maikarabelo
- Tshiamo le tekatekano
- Tlhopho, boleng le go kgona
- tsweliso
- Boitlhamedi
- Metheo ya

7.2. THULAGANYO YA TIRO YA LEFAPHA



7.3. DITIRELO TSE DI TLAMELWANG KE LEFAPHA

Lefapha bogolo le:

- Tlhoma le go tshola pholisi le letlhomeso la molaotlhommo go tswelatsa maitlhommo a a tswelelang le a a tshwaraganeng a manno a a tsamaisanang le maitlhommo a puso le taolelo ya lefapha; le
- Tsamaisa kgaoganelo ya kabo ya ngwaga mo diporofenseng le mo dimmasepaleng mo mannong a batho, tlhabololo ya didirisiwa le go bona lefatshe.

Go tlaletsa mo seabeng se diporofense le dimmasepala di nang le sona malebana le maano a batho, ditheo tsa bosetšhaba tse di latelang di ne di a tlhomiwa go tsamaisa ditlhoko tse di amanang tsa manno a bato tsa lephata:

Ditheo	Ditirelo	Badirelwa	Bona tshedimosetso kwa
Boto ya Merero ya Ditheo tsa Dithekiso tsa Dintlo (EAAB)	<ul style="list-style-type: none"> • Laola, tshola le go rotloetsa maemo a maitsholo a barekisi ba dintlo go tsaya tsia dikgatlhego tsa setšhaba; • Ntsha ditifikeiti tsa letlole la boikanyego go bakopi ba ba siamelwang; • Baya maemo a katiso ya barekisi ba dintlo; • Batlisisa dingongorego kgatllhanong le barekisi ba dintlo le go tshwara ditsweletso tsa kgalemo kgatllhanong le barekisi ba dintlo ba ba molato mo go tlhokegang teng; le • Tsamaisa le go laola letlole la boikanyego la barekisi ba dintlo. 	Bareki ba dintlo le barekisi ba dintlo	DHS, Dikantoro tsa EAAB.
Dithulaganyo tsa Setšhaba tsa Ditirelo tsa Batlhokomedi (CSOS)	<ul style="list-style-type: none"> • Go tlamela tirelo ya tharabololo ya kgotlhang ya dithulaganyo tsa setšhaba; • Tlamela katiso go batsereganyi, baatlhodi le badiri ba bangwe ba tirelo; • Kaela, lebelela le go laola boleng jwa makwalo a dithulaganyo tsa go busa tsa bong jwa ditlhopho; le • Go tsaya, somarela le 	Thulaganyo ya setšhaba ya lephata la kgwebo, thulaganyo ya setšhaba ya beng ba diyuniti le bahiri.	DHS, dikantoro tsa CSOS.

Ditheo	Ditirelo	Badirelwa	Bona tshedimosetso kwa
	go tlamela phitlhelelo ya setšhaba ya thulaganyo ya makwalo a go busa.		
Setheo sa Tlhabololo ya Dintlo (HDA)	<ul style="list-style-type: none"> • Supa, bona, tshola, tlhagisa le go ntsha lefatshe le le mo lefelong le le siameng le dikago go tlhabolola dintlo le manno a batho. • Tlamela tshegetso ya tsamaiso ya porojeke le ditirelo tsa tlhabololo ya dintlo. 	Bareki ba Dintlo, Batlhagisi le maphata a puso (dimmasepala le ditoropokgolo).	DHS, PDHS, Dikantoro tsa Dimmasepala tsa DHA.
Lekgotla la Bosetšhaba la Kwadiso ya Baagi ba Dintlo (NHBRC)	<ul style="list-style-type: none"> • Go laola tikologo ya kago ya dintlo ka ditsweletso tsa kwadiso ya dintlo le kwadiso ya baagi ba dintlo; • Go sireletsa bareki ba dintlo kgatlhano le diphoso tsa dikago ka ditlhatlhobo tsa dikago le tsamaiso ya letlole la netefaletso, • Go rotloetsa dithekenoloji tsa boitlhamelo tsa kago ya dintlo; le • Go baya dikaelo tsa kago ya dintlo le go tokafatsa bokgoni jwa baagi ba dintlo ka katiso. 	Bareki ba dintlo le baagi ba dintlo.	DHS, PDHS, dikantoro tsa NHBRC tsa dimmasepala
Setheo sa Bosetšhaba sa Kagoseša ya Ditoropo le Dintlo (NURCHA)	<ul style="list-style-type: none"> • Tlamela baagi ba banye, ba ba mo magareng le ba ba itsegeng ba aga dintlo tsa batho ba ba amogelang letseno le le kwa tlase le le mo magareng ka ditšhelete, le didirisiwa tse di amanang le tsona tsa setšhaba le dikago; le • Tlamela lenane le ditirelo tsa tsamaiso ya matlole. 	Baagi le Batlhagisi.	DHS, PDHS, dikantoro tsa dimmasepala tsa NURCHA.

Ditheo	Ditirelo	Badirelwa	Bona tshedimosetso kwa
Setlamo sa Bosetšhaba sa Ditšhelete tsa Dintlo (NHFC)	<ul style="list-style-type: none"> • Go tlamela ditharabololo tsa matlole a dintlo tse dintshwa le tse di kgonegang go bareki ba malapa a lotseno lo lo kwa tlase le a lo lo magareng. • NHFC e tlamela ditirelo tse di latelang: • Khiriso ya Poraefete ya dikadimo tsa paka, • Didiriso tsa khiriso ya Dintlo tsa Loago, • Adima batlhagisi matlole Bridging • Koketso e e feletseng ya didiriso tsa dintlo • Didiriso tse di feletseng tsa go nna mong wa ntlo, • Tsamaiso ya Lenane la Matlotlo le le Gokagantsweng la Kettleetso e le Nnngwe (FLISP) 	Baamogela lotseno lo lo kwa tlase, ditheo tse di itsegeng tsa dintlo, ditheo tsa loago tsa dintlo, batlhagisi, batsereganyi ba ditlamo tse e seng tsa dibanka le dibanka tse di adimang malapa a a humanegileng.	DHS, PDHS, Dimmasepala; Dikantoro tsa NHFC.
Letlole la Kadimo la Dintlo tsa kwa Magaeng (RHLF)	<ul style="list-style-type: none"> • Go maatlafatsa malapa a lotseno lo lo kwa tlase kwa metsemagaeng go fitlhelela melato ya dintlo. • E dira jaaka moadimi yo o feletseng mme ka jalo e bona taolelo ya yona ka go tlamela dikadimo ka batsereganyi ba thekiso go bareki ya yona ba e ba totileng go dirisiwa ka maikemisetso a koketso ya dintlo. 	Batsereganyi ba thekiso ba e seng dibanka	DHS, PDHS, Dimmasepala, dikantoro tsa RHLF.
Bothati jwa Taolo ya dintlo a Loago (SHRA)	<ul style="list-style-type: none"> • Bo laola setheo sa dintlo a loago mo Aforikaborwa; • Thebolo, Tsamaiso le tuelo ya peeletso ya setheo le dithuso tsa madi ka bobedi (tsona ke Thulaganyoseša ya Thuso ya Madi le 	Ditheo tsa Loago tsa Dintlo, batlhagisi ba poraefete.	DHS, PDHS, dimmasepala, dikantoro tsa SHRA.

Ditheo	Ditirelo	Badirelwa	Bona tshedimosetso kwa
	Thuso ya Peeletso ya Setheo).		

7.4. MANANE A LEFAPHA

<p>Lenaane la 1: Tsamaiso</p>	<p>Maitlhomō: Go tlamela boeteledipele jwa togamaano, tebelelo ya go busa le tshegetso e e bothokwa le thotloetso ya lefapha le ditheo tse di obamelang le tse di dirang sentle.</p> <p>Maitlhomō a togamaano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlamela boeteledipele jwa togamaano, go busa le tebelelo go dirisiwa le go dira: Lefapha le tlamela kaelo ya boeteledipele le pholisi mo lefapheng la Manno a Batho; • Tsamaiso ya ditšhelete le ditaolo tsa ka fa gare di tla dirisiwa le go dira: Kantoro ya Mokaedikakaretso e tlamela tsamaiso e e feletseng ya lefapha la Manno a Batho gape e laola thuno ya ka fa gare ga lefapha ya kotsi le ditirelo tsa tlhohlomiso e e kgethegileng; • Tshegetso ya tsamaiso le tiro, dithulaganyo le mekgwatsamaiso (thulaganyo ya badiri, tlhaeletsano, thuno ya ka fa gare, tshegetso ya tiro le ditirelo tsa semolao) di a dirisiwa gape di a dira le thotloetso nonofileng ya mokgatlo o o tshwaraganeng ka fa gare le o o tlhomameng: Ditirelo tsa Tshwaraganelo di tlamela tshegetso go ya ka Tsamaiso ya Thulaganyo ya badiri, Thekenoloji ya Tshedimosetso le Tlhaeletsano (ICT), Ditirelo tsa Semolao, Ditirelo tsa Ditlhaeletsano le tsa Mobegakgang le Tshegetso ya Tshwaraganelo.
<p>Lenaane la 2: Togamaano, Pholisi le Thulaganyo tsa Manno a Batho</p>	<p>Maitlhomō: Tsamaisa tlhabololo ya dipholisi tsa Manno a Batho le ditogamaano go tlhagisa le go dirisa tharabololo ya taolo e e tshwaraganeng/totobetseng, e e bonelwang pele le e e senang bofitlha e e tsamaisang phithhelelo e e bonolo e e baakanyang matlhomeso a a sa lekanang a thebolo ya Manno a Batho.</p> <p>Maitlhomō a togamaano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagisa le go sekaseka dipholisi tsa Manno a Batho le manane a a rotloetsang le go netefatsa gore go na le phithhelelo e e lekaneng ya dintlo go botlhe le boleng jo bo tokafetseng jwa ditikologo tsa go tshela le kgokagano e e nonofileng ya ditshwetso tsa peeletso ya mafelo. • Sekaseka, tshegetso le kgokaganyo ya thulaganyo ya Manno a Batho gareng ga mafapha a mararo a puso go rotloetsa kgokaganyo e e nonofileng ya ditshwetso tsa mafelo a peeletso. • Tsamaisa tlhabololo ya matlhomeso a thulaganyo ya Manno a Batho; • Tlhabololo ya Ditogamaano, go rotloetsa baamegi le go tlamela tsharaganelopuso gareng ga mafapha a puso le lephata.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kgakololo mo kopanyong ya porojeke, netefaletso ya boleng le go tlamela thuso mo komiting ya tiro. • Tlhabololo ya ditogamaano tsa HS, patlisiso le ditlathlho tsa manane a diphetho tse di tokafaditsweng tsa Manno a Batho.
Lenaane la 3: Yuniti ya Tsamaiso ya Manaane	<p>Maitlomo: Aga, tsamaisa, tshegetsatshegetso & lebelela bokgoni jwa setheo & bokgoni jwa thebolo ya manane le diporojeke tsa Manno a Batho</p> <p>Maitlomo a togamaano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aga & go netefatsa bokgoni jwa setheo le bokgoni jwa go dira le go rebola manno a batho a a fetogileng & go tota mafelo a a botoka. • Tlhagisa ditekanyetso tse di pelokgale go diragatsa le go dirisa manno a batho a a tsweleng, go tlamela phitlhelelo ya dintlo tse di lekaneng mo mafelong a a tokafetseng go botlhe. • Dirisa diporojeke tse di netefatsang tshwaragano ya mafelo, loago le ikonomi. • Lebelela le go tlathlho tiragatso & go rebola diporojeke le manane a Manno a Batho go tlathlho le go bega bogolo jwa phitlhelelo ya dintlo mo mafelong a a tokafaditsweng go botlhe.
Lenaane la 4: Kabo ya Ditšhelete go Aga Dintlo	<p>Maitlomo: Go neelana ka matlole go rebola manane otlhe a Manno a Batho go ya ka dipholisi, thulaganyo le ditogamaano tse di rebotsweng</p> <p>Maitlomo a togamaano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tsamaisa dithuso tsa dintlo le manno a batho (USDG/HSDG) go ya ka matlhomiso a thuso a a rebotsweng; • Lebelela le go rulaganya togamaano ya diporojeke le manane a manno a batho; • Tsamaisa tlhabololo ya thulaganyo e e boeleditsweng thata ya kabo ya ditšhelete tsa dintlo; • Lebelela le go tsamaisa tiriso ya diporojeke le manane a Manno a Batho; • Tsamaisa tebelelo, tlathlho le kutlwalo ya tlathlho ya diporojeke, dipholisi le manane a Manno a Batho.
Lenaane la 5: Kantoro ya Motlhankedimogolo wa Ditšhelete	<p>Maitlomo: Lebelela tlamelo ya ditirelo tsa tsamaiso ya ditšhelete.</p> <p>Maitlomo a togamaano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsamaisa le go tlamela ditirelo tsa tshegetso ya ditšhelete; • Tlamela ditirelo tsothle tsa tsamaiso ya tekanyetsokabo le dithuso; • Tsamaisa le go thotlheletsa Didirisiwa tsa lephata.
Lenaane la 6: Kantoro ya Motlhankedimogolo	<p>Maitlomo: Lebelela tlamelo ya ditirelo tsa Manno a Batho tsa ditiro.</p> <p>Maitlomo a togamaano:</p>

wa Ditiro	<ul style="list-style-type: none"> • Go lebelela koketso ya ditiro tsa Manno a Batho ka ditirelo tse di nonofileng tsa kgwebo ya boagi; • Go tsamaisa tlhabololo ya bokgoni jwa thekinekale mo lephateng la Manno a Batho. • Netefatsa kobamelo ya taolo mo lefapheng le mo lephateng; • Go tlamela tebelelo ya tsamaiso ya ditheo tsa dintlo, go akaretsa tebelelo, tshekatsheko le pego ya tiragatso ya ditšhelete le tiragatso e e seng ya ditšhelete le tshwaraganelopuso.
------------------	--

8. PHITLHELELO YA DIREKHOTO TSE DI TSHOTSWENG KE LEFAPHA

Direkhoto dingwe, kwa ntle ga direkhot tse di teng fa di kopiwa, di teng ka tlamalalo kwa ntle ga go kopa phitlhelelo go ya ka PAIA. Direkhoto tse dingwe tse di tshotsweng ke DHS di tshwanetse go kopiwa go DIO go ya ka mekgwatsamaiso e e tlhalositsweng mo karolong ya 11 le 18 ya PAIA.

8.1. DITLHOPHA TSA DIREKHOTO TSE DI TSHOTSWENG KE LEFAPHA

Direkhoto tsa DHS di tsamaiswa go ya ka ditlamelo le ditlhokego tsa Molao wa Bosetšhaba wa Diakhaefe wa Aforikaborwa wa 1996 (Molao wa No.ya 43 wa 1996). Ditlhopho tsa direkhoto tse di kwa tlase di tlametswe go ya ka thulaganyo e e rebotsweng ya difaele tsa DHS. Dingwe tsa direkhoto tse di kwadilweng mo ditlhopheng kwa tlase di ka kopiwa semmuso, fela phitlhelelo ya dikarolo tsa direkhoto tse kgotsa rekhoto ka botlalo e ka ganelwa ka ntlha ya ditlamelo tsa PAIA jaaka di supilwe mo dikarolong 33 go fitlha go 45.

**Direkhoto tse di teng ka tlamalalo: direkhoto tse di ka fitlhelelwang kwa ntle ga go kopa phitlhelelo go ya ka Molao jaaka go supilwe mo karolong ya 15(1)(a) ya PAIA.*

**Tse di teng fa di kopiwa: Direkhoto tse di ka fitlhelelwang ka go latela ditsweletso jaaka go supilwe mo dikarolong 11 le 18 tsa PAIA; phitlhelelo ya direkhoto tse e ka ganelwa ka ntlha ya dikarolo 33 go fitlha go 45 tsa Molao.*

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopho	Tse di teng ka tlamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
8.1.1.	LETLHOMESO LA SEMOLAO LE TAOLO	Peomolao ya Lefapha la Manno a Batho (Melaotlhomo/ Melao/Melawana & Ditlametso tsa Boditšhaba).	Ee	Nnyaa
		Phetolo ya Lephata (dithulaganyo, dikatlanegiso tsamaiso ya loago le phetogo).	Nnyaa	Ee
8.1.2.	THULAGANYO LE TAOLO	Dipholisi tsa ka fa gare	Nnyaa	Ee
		Taolo ya kotsi	Nnyaa	Ee
		Letlhomeso la pholisi e e kgatlanong le tsietso le bobodu.	Nnyaa	Ee
		Dithuno tsa ka fa gare.	Nnyaa	Ee
		Ditekanyetso tsa taolo ya kotsi le dipegelo.	Nnyaa	Ee

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tlhamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
		Dipegelo tsa Ngwaga tsa Lefapha la Manno a Batho, Letlhomeso la Togamaano la Pakagare la Manno a Batho (MTSF 2014-2019; Dithulaganyo tsa Togamaano; Dithulaganyo tsa Ngwaga tsa Tiragatso.	Ee	Nnyaa
		Dintlha tsa boitekanelo le polokesego tsa mo tirong	Nnyaa	Ee
		Taolo ya pabalesego	Nnyaa	Ee
8.1.3.	DITHULAGANYO TSA BADIRI TSAMAISO	Taolo ya poso, dintla tsa tlhomo le thulaganyo.	Nnyaa	Ee
		Diphatlhatiro, dithapo le dikhiro	Nnyaa	Ee
		Direkhoto tsa Badiri/difaele tsa badiri tsa boitekanelo.	Nnyaa	Ee
		Go somarela badiri.	Nnyaa	Ee
		Tlhabololo ya badiri (dithulaganyo, ditherisano, manane a bokgoni le thuto, borutwatiro, dibasari, disekolašipi, bolekane le dipegelo).	Nnyaa	Ee
		Dithulaganyo, tiriso, taolo le tebelelo (dithulaganyo tsa HR, ditlhomamiso, tiriso ya malatsi a khunologo, ditlolonako, dintlha tsa loago, metsamao le tshuto, le phediso ya ditirelo le go tswa).	Nnyaa	Ee
		Tsamaiso ya tiragatso le tlhabololo.	Nnyaa	Ee
		Tiro le dintlha tsa kamano ya badiri	Nnyaa	Ee
		Dithulaganyo tsa phetolo ya mokgatlho le dipegelo (Tekatekano ya Thapo, Batho Pele, Tsamaiso ya Phetogo le Boitekanelo le Tshiamo ya Badiri)	Nnyaa	Ee
		Phetolo ya mokgatlho (dithulaganyo, dikatlanegiso le tsamaiso ya loago le phetogo).	Nnyaa	Ee
		Thomeletso ya dithata/tumelelo	Nnyaa	Ee

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tthamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
		Dintlha tsa tlhomo (Thulaganyo e Nnye)	Nnyaa	Ee
		Dintlha tsa tlhomo (Thulaganyo e Kgolo)	Ee	Nnyaa
8.1.4.	DINTLHA TSA MATLOTLO	Dipegelo tsa Thulaganyo ya Motheo ya Tshupatlotlo (BAS)	Nnyaa	Ee
		Tekanyetsokabo (Ditekanyetso tsa Tshenyegelo ya Bosetšhaba ya Manno a Batho).	Ee	Nnyaa
		Kobamelo ya Matlotlo (Bobolokelo, Morunikakaretso, ditshenolo le ditlhomamiso).-	Ee	Nnyaa
		Dithuno tsa ditšhelete.	Ee	Nnyaa
		Ditleleimi (dituelo garenga ga dipuso)	Ee	Nnyaa
		Thulaganyo ya bakoloti.	Nnyaa	Ee
		Dithuso tsa mabaka le tsamaiso ya matlole (dikabo, ditshutiso, le go fetisetsa dithata kwa ditheong tse dingwe, tebelelo le ditshekatsheko, ditatlhegelo tse di totobetseng le dipegelo).	Ee	Nnyaa
		Dintlha tsa banka.	Nnyaa	Ee
		Dithulaganyo-botlhaswa tsa ditšhelete.	Ee	Nnyaa
		Tuelo ya diakhaonto.	Nnyaa	Ee
		Dithuso tsa ditšhelete (dineelo le diketleetso).	Ee	Nnyaa
		mananetheko, dipolelo le dituelo.	Nnyaa	Ee
		Dirasiti tse di gatisitsweng.	Nnyaa	Ee
		Direkhoto tsa tlaleletso tsa tshupatlotlo.	Nnyaa	Ee
		Ditirsano tsa jenale	Nnyaa	Ee
		Ditekanyetso tsa thulaganyo ya matlotlo.	Nnyaa	Ee
		Dipampiri tsa tuelo.	Nnyaa	Ee
		Mokgwa o diforomo di lebegang ka ona, ditshupo tsa netefaletso le ditšheke.	Nnyaa	Ee

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tlhamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
		Direjisetara (di akaretsa dituelo, mananetheko le ditefo).	Nnyaa	Ee
8.1.5.	TSAMAISO YA TSHENKELO	Dipolelo tsa ditšhelete	Ee	Nnyaa
		Dintlha tsa talo ya tatlhegelo.	Nnyaa	Ee
		Ditemoso tsa tiro (Dithuso tsa Tlhabololo ya HS (HSDG)	Nnyaa	Ee
		Topo le phitlhelelo (dinopolo, ditopokabelo le dipono).	Nnyaa	Ee
		Ditaletso (ditshikinyo, ditlhokego, dipapatso, dikabo le dikomiti.	Nnyaa	Ee
		Pono le Dithulaganyo tsa Tshenkelo.	Nnyaa	Ee
		Direjisetara (go akaretsa ditaletso, direkhoto tsa tatabeisi ya bathelesi, rejisetara ya tuelo, matlhare a taolo ya palothoto, mananetheko, dithoto le lenanethoto).	Nnyaa	Ee
		Dithekotaetso le dituelo (dithulaganyo, mananetheko, diSLA, palothoto ya lenanethoto (dithulaganyo), dipono) .	Nnyaa	Ee
		Taolo ya dithoto (dikabo, tlamelo, dithulaganyo, ditlhatlhobo le dipegelo, matlhare a taolo ya palotho, dithoto le lenanethoto).	Nnyaa	Ee
8.1.6.	DITIRELO TSA MAETO LE DIPALANGWA	Mesepele le maeto	Nnyaa	Ee
		Dipalangwa (dirori tse di hirilweng le tsa puso)	Nnyaa	Ee
		Matlhare a tiragalo	Nnyaa	Ee
8.1.7.	TSAMAISO YA DIDIRISO	Dikago, mabala le dithoto (tshupo ya ditlhoko le tshekatsheko, thulaganyo le moakanyetso, phitlhelelo le dikhiriso tsa diofisi le manno a semmuso, tlamelo le kamogo).	Nnyaa	Ee
		Metšhini le didirisiwa le didiriso tse dingwe (tse di kgaogantsweng e le "didiriso tse dingwe" (go tsenya, go baakanya le tlamelo).	Nnyaa	Ee

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tlhamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
		Nonofa ya maatla le tlamelo (thulaganyo, tsamaiso, ditlhatlhobo le dipegelo).	Nnyaa	Ee
		Tumalano ya Maemo a Tirelo, Tlamelo, tebelelo, ditlhatlhobo le dipegelo Ditirelo tsa Motlakase, Go Tsanya Dipeipi, Taolo ya Disenyi, Ditirelo tsa Boitekanelo le Ditirelo tsa Phepafatso)	Nnyaa	Ee
8.1.8.	DITIRELO TSA TSHEDIMOSSETSO	Thotloetso ya Phitlhelel ya Tshedimosetso (Dipegelo tsa Karolo ya 32; Bukana ya PAIA; Lenaane la karolo ya 15)	Ee	Nnyaa
		Tsamaiso ya kitso.	Nnyaa	Ee
		Dibukana tsa PAIA	Ee	Nnyaa
		Tsamaiso ya laeborari.	Nnyaa	Ee
		Tsamaiso ya direkhoto (Dithulaganyo tsa difaele, mametlelelo ya direkhoto le difaele tse dingwe tsa tlhaeletsano, ditshutiso, ditloso, dipegelo le direjisetara tsa bokwadisetso).	Nnyaa	Ee
		Taolo ya pabalesego.	Nnyaa	Ee
		Dintlha tsa boitekanelo le polokesego tsa mo tirong	Nnyaa	Ee
		Ditiriso tsa HSS tsa Tikologo (Thulaganyo ya Kettleetso ya Dintlo, Rejisetara ya Bosetšhaba ya Ditlhoko tsa Dintlo le Tatabeisi ya Bosetšhaba ya Kettleetso ya Dintlo) Ditirelo tsa Tlamelo, Tshegetso le Katiso tse di tlamelwang Mafapha a diporofense a Manno a Batho	Nnyaa	Ee
		Ditirelo tsa Tlhabololo le Tshegetso ya Ditlabakelo kwa Lefapheng la Bosetšhaba la Manno a Batho	Nnyaa	Ee
		Dithulaganyo tsa Tshedimosetso & le Ditiragatso tse di tshegetsang ditsweletso	Nnyaa	Ee

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tllhamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
		tša tiro le maitlhomō a Lefapha la Bosetšhaba la Manno a Batho		
8.1.9.	TLHAELETSANO	Togamaano ya Tlhaeletsano.	Nnyaa	Ee
		Moono/sekano sa Lefapha.	Nnyaa	Ee
		Setheo sa mogala sa tlhokomelo ya badirisi le dintlha tša mogala wa kantoro ya ga Poresidente.	Nnyaa	Ee
		Dikgololo tša Makwalodikgang.	Ee	Nnyaa
		Diporofaele tša Bothati jwa Khuduthamaga	Ee	Nnyaa
		Ditiragalo, matsholo, ditlhomō le manane a papatso (di akaretsa dipuo tša ga Tona le Motlatsa Tona le ditshwantsho.	Ee	Nnyaa
		Diphasalatso tša Lefapha; Diboroutšhara, Makwalotshedimosetso, Dimakasine le Diphousetara.	Ee	Nnyaa
		Ditšhono tša ikonōmi tse di tlhodilweng ke Lefapha la Manno a Batho (ka dipuo di le 11 tša semmuso	Ee	Nnyaa
		Manane le Diketleetso tša Manno a Batho (dipuo di le 11 tša semmuso).	Ee	Nnyaa
		Buka ya ngwaga-20 ya Manno a Batho.	Ee	Nnyaa
		Tebelelo ya DHS ya Bobegakgang (dikhopi tša Dintshwa tša Dikgang tša dipapatso tša bobegakgang/Dikhopi tša thulaganyo ya thelebišene ya BNG e e tlhagisiwang mo SABC 2).	Ee	Nnyaa
		Tlhomō ya pampiri e tshweu ka ga manno a batho.	Ee	Nnyaa
		Konteraka ya Loago ya Tlhabololo ya Manno a Batho		
		Bukatsatsi ya Lefapha la Manno ya Tiro	Ee	Nnyaa
Kaelo ya go nna le Ntlo e e Etleeditsweng ke Puso.	Ee	Nnyaa		
8.1.10.	DITIRELO TSA SEMOLAO	Thapo ya baitseanape ba semolao.	Nnyaa	Ee
		Dikgakololo tša semolao.	Nnyaa	Ee
		Ditleleimi, ditsheko le boikuelo.	Nnyaa	Ee
		Ditshetso go akaretsa go neelana ka ditokomane tša	Nnyaa	Ee

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tlhamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
		tsheko.		
		Dikonteraka, dimemorantamo tsa tlhologanyo le ditumalano tsa maemo a tirelo.	Nnyaa	Ee
		Peomolao ya Lephapa la Manno a Batho [Melaotlhomo, Melao, Melawana & Ditlamego tsa Boditšhaba]	Ee	Nnyaa
8.1.11.	DIKOPANO, GO TSENELA LE GO TSHWARA DIKOPANO	Dikopano tsa tsamaiso, tshwaraganelo, diporofense le diforamo tsa lephata (di akaretsa thapo ya setlhopha sa batho go gakolola tona, dithulaganyo, mananetema, metsotso le dipegelo).	Nnyaa	Ee
		Dimemorantamo tsa Kabinete	Nnyaa	Ee
		Komiti ya Tiro le dipotso/dikarabo.	Nnyaa	Ee
		Dikarabo tse di rebotsweng tsa Palamente.	Ee	Nnyaa
8.1.12.	TEBELELO, TLHATLHOBO LE KUTLWALO YA DITLHATLHOBO	Tebelelo le tlhatlhobo le dintlha tsa thulaganyo tsa kutlwalo ya tlhatlhobo.	Nnyaa	Ee
		Ditekolo, dipegelo tsa Ditlhatlhobo le tebelelo (di akaretsa kutlwalo, tiragatso, tebelelo ya porojeke ke dithuno tsa manno a baamogelatshiamelo).	Nnyaa	Ee
		Tekolo ya kutlwalo ya Lenane la Dintlo jwa Metsemagaeng.	Ee	Nnyaa
		Tekolo ya tiragatso ya manane a Loago le Dintlo tsa Khiriso.	Ee	Nnyaa
		Lekanyetsa katlego mo tlhabololong ya Manno a Batho: patlisiso ya tlhatlhobo ya kutlwalo ya ntshwafatso ya lenane la manno a a sa tlhomamang mo diporojekeng tse di tlhophilweng mo Aforikaborwa.	Ee	Nnyaa
		Tlhabololo ya Manno a a sa Tlhomamang.	Ee	Nnyaa
		Tlhatlhobo ya ka bonako ya Sephetho 8 Ntshetsontle 1.	Nnyaa	Ee
		Tshedimisetso ya sebaka le e e seng ya sebaka.	Nnyaa	Ee
		Go bona tshedimisetso le tsamaiso (manno a a sa tlhomamang, dipalo tsa	Ee	Nnyaa

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tlhamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
		thebolelo, paakanyo, thebolelo ka porojeke nngwe le nngwe, le diporojeke tse di thibetsweng).		
		Pholisi ya Tebelelo, Tekolo le Tlhatlhobo ya Kutlwalo (MEIA) le Letlhomeso la Tiriso la Lephata la Manno a Batho.	Ee	Nnyaa
		Tebelelo Tekolo le Tlhatlhobo ya Kutlwalo 2013/14 go fitlha 2018/19: Pholisi le Letlhomeso la Tiriso tsa Lephata la Manno a Batho	Ee	Nnyaa
		Thulaganyo ya Tiriso ya Tikololo: Lefapha la Manno a Batho: 2015 - 2020	Ee	Nnyaa
8.1.13.	TLHABOLOLO YA PHOLISI, THUSO LE PATLISISO	Khoutu ya Bosetšhba ya Dintlo 2009.	Ee	Nnyaa
		Thulaganyo e e feletseng ya Tiholo ya Manno a Batho a a Tswelelang ya 2014.	Ee	Nnyaa
		Lenane la Ditšhelete le le Gokagantsweng le Ketleetso e le Nngwe (Pholisi ya FLISP).	Ee	Nnyaa
		Letlhomeso la Basadi le Baša (Letlhomeso la Pholisi).	Ee	Nnyaa
		Dipegelo tsa Manno a Batho tsa Tlhatlhobo le Tshekatsheko ya Tikologo (Tshekatsheko ya mekgwa ya ikonomi le mebaraka).	Ee	Nnyaa
		Pholisi ya Tsweletso ya Dintlo tsa Batho	Ee	Nnyaa
		Patlisiso (e akaretsa dipegelo).	Nnyaa	Ee
8.1.14.	THULAGANYO YA LEPHATA LA MANNO A BATHO	Thulaganyo ya bosetšhaba (Dithulaganyo tsa Bosetšhaba tsa tlhabololo ya Dintlo ya dingwagantsi , dithulaganyo tsa tlhabololo tsa tshwaraganelo le Dithulaganyo tsa Thuso ka Mabaka a a Rileng)	Nnyaa	Ee

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tthamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
		Thulaganyo ya diporofense (e akaretsa dithulaganyo tsa Dingwagantsi tsa tlhabololo ya Dintlo tsa Diporofense, Dithulaganyo tsa Kgwebo, Didirisiwa le Dipegelo).	Nnyaa	Ee
		Thulaganyo ya Dimmasepala (e akaretsa dithulaganyo tse di kopaneng tsa tlhabololo, dithulaganyo tsa Thuso ya Tlhabololo ya Manno a Setoropo, Dithulaganyo tsa Tiragatso tsa Tikologo e e Agilweng, Dithulaganyo le Manane tsa Manno a Batho, dintlha tsa tlhomo ya metsetoropo, tumelelo ya dimmasepala le dipegelo)	Nnyaa	Ee
		Tsamaiso ya Diporojeke tsa Ditlapele tse di Neelwang Matlole Bosetšhaba le kwa Diporofenseng.	Nnyaa	Ee
8.1.15.	TIRISO YA LENANE, TSHEGETSO LE TEBELELO	Diporojeke tse di thibilweng.	Nnyaa	Ee
		Tlhabololo ya manno a batho a a sa tlhomamang (e akaretsa dithulaganyo, tiriso, kgokaganyo le tshegetso).	Nnyaa	Ee
		Kaelo ya Tsweletso ya Porojeke ya Dintlo	Ee	Nnyaa
		Thulaganyo ya diporojeke tse dintshwa tse di dirang ka bonako	Nnyaa	Ee
		Tsamaiso ya thulaganyo ya diporojeke tsa Bosetšhaba tsa Manno a Batho mo ditropong/mafelong a nang le meepo.	Nnyaa	Ee
8.1.16.	MANAANE A TEKANO LE A DITLAPELE	Dipegelo tsa Ngwaga le Ditsela tsa Dikadimo tsa Dikadimo tsa Dintlo.	Ee	Nnyaa
		Dintlha tsa tekatekano (ditheo tsa ditšhelete).	Ee	Nnyaa
		Bukana-Bukana ya Kantoro ya Mokgwatsamaiso wa go Tshwara Tshenolo Dingongorego (Dipuo di le 8: Seesemane; Seaforikanse; Sezulu, Sepedi; Setswana; Sexhosa; Setsonga le Sevenda).	Ee	Nnyaa
		Dikadimo tsa madi a go reka dintlo.	Ee	Nnyaa

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tihamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
8.1.17.	MANNO A BATHO MANAANE LE DITSWELETSO	Manane a khiriso ya manno a batho: Pegelo ya 2007 ya Patlisiso, Manno a Khiriso a Badiri ba Lephata la Puso le Kutlwalo le Tekolo ya Tiriso ya Lenane la Dintlo tsa Loago.	Nnyaa	Ee
		Tlhabololo ya diporojeje tsa poraefete le tsa khiriso: Lenane la Bosetšhaba la Dintlo la Tlamelo ya Ditirelo go Baagi ba ba Hirileng le Melawana ya Gauteng e e Rebotsweng ya Dintlo tsa Khiriso.	Nnyaa	Ee
		Dintlo tsa Loago: Molao wa Dintlo tsa Loago No. 16 wa 2008, Dikaelo tsa pholisi ya Dintlo tsa Loago le Melawana ya Dintlo tsa Loago.	Ee	Nnyaa
		Makgotla.	Nnyaa	Ee
		Tshegetso ya bahiri.	Nnyaa	Ee
		Tshekatsheko, Ditlhatlhobo, Tebelelo, Dipoeletso, Dipegelo le Dipalopalo tsa Diporojeke tsa Khiriso le Manane.	Nnyaa	Ee
		Dintlha tsa tlhomo tse di amanang le dintlo le ditheo (Melao e e kgonisang Ditheo, Memorantamo wa kopanyo)	Nnyaa	Ee
		Dintlha tsa lekgotla tsa Setheo (Maina a ditokololo tsa lekgotla, paka ya tiro, Ditumalano tsa Batsholadišere, ditokomane tsa Taolelo, Tšhata ya Lekgotla le Dintlha tsa Kaelo, Dipegelo tsa Tekolo ya tuelo ya Lekgotla)	Nnyaa	Ee
		Dithulaganyo tsa/pegelo ya Setheo (Dithulaganyo tsa Togamaano, Dithulaganyo tsa Ngwaga tsa Tiragatso)	Nnyaa	Ee
		Tebelelo le Tshekatsheko tsa ditheo (dipegelo tsa kgweditharo le tshekatsheko ya ditheo (Dipegelo tsa kgweditharo le dipegelo tsa ngwaga)	Nnyaa	Ee
		Ditsenogare (Thapo ya batsamaisi, Dingongorego le Ditharabololo).	Nnyaa	Ee

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tlhamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
		Patlisiso (e akaretsa dipegelo)	Nnyaa	Ee
		Tsamaiso ya Diporojeke tsa Ditlapele tse di Neelwang Matlole Bosetšhaba le kwa Diporofenseng.	Nnyaa	Ee
		Lenane la Manno a Setšhaba (CRU).	Ee	Nnyaa
		Tshedimoseetso ya tekanyetsokabo le ditshutiso (Tekanyetsokabo ya ngwaga, tshedimoseetso ya MTEF, ditshutiso tsa dikabo tsa thuso)	Nnyaa	Ee
8.1.18.	DIKAMANO TSA BAAMEGI LE KOKOANYO	Ditherisano, dikgolagano le dikgokagano (di akaretsa dintlha tse di amanang le dikgolagano tsa Puso, boditšhaba le tsa gareng ga dinaga di le dintsi).	Nnyaa	Ee
		Dikabo tsa Govan Mbeki	Ee	Nnyaa
		Diketleetso tsa diporojeke tsa manno a batho.	Nnyaa	Ee
		Tsweletso ya go neela batho dintlo (e akaretsa melato ya bogologolo, tsweletso e e tlang ya go se thibele diporojeke tsa PHP, Bolekane le Dintlha tsa tharabololo ya kgotlhang)	Nnyaa	Ee
		Dikamano tsa Boditšhaba (Maeto a Dithuto, Ditumalano gareng ga Dipuso di le Pedi).	Nnyaa	Ee
		Diseminara, dikhonferense, disimphosia le disamiti (di akaretsa matsholo le dithutano)	Ee	Nnyaa
		Manane a kitsiso ya pholisi (a akaretsa tiriso le ditshwaragano).	Nnyaa	Ee
8.1.19.	TLHABOLOLO YA BOKGONI YA MANNO A BATHO	Maatlafatso ya baamogelatshiamelo le setšhaba (e akaretsa tiriso le ditshwaragano, tebelelo ya ditlathlhubo le tlathlhubo).	Nnyaa	Ee
		Go dira lephata la HS porofešanale (go akaretsa dithulaganyo tsa kgwebo, ditumelelo tsa borutegi, le dintlha tse di amanang le batlamedi ba katiso le ditheo, le tsamaiso ya makala a HS a porofešanale).	Nnyaa	Ee

Nnyaa.	Setlhogo	Setlhopha	Tse di teng ka tlhamalalo*	Tse di teng fa di kopiwa*
		Dibasari le disekolašipi tsa HS (di akaretsa ditiriso le dikabo tsa pholisi, tebelelo le ditlhatlhobo).	Nnyaa	Ee
		Tlhabololo ya bokgoni ya setheo (e akaretsa dithulaganyo tsa kgwebo, dintlha tse di amanang le kgokaganyo, tiriso le tshegetso ya manaane a diporofense le tebelelo ya ditlhatlhobo le tlhatlhobo.	Nnyaa	Ee
		Togamaano ya Bosetšhaba ya Tlhabololo ya Bokgoni jwa Thekinikale.	Nnyaa	Ee
		Lenane la Tshegetso la Thekinikale la Aforikaborwa le Cuba.	Nnyaa	Ee
		Letlhomeso la Tshutiso ya Bokgoni.	Nnyaa	Ee
		Bukana ya Thuto ya Moreki wa Ntlo.	Ee	Nnyaa
		Dibukana tsa Katiso tsa Balekgotla (DHS le SALGA).	Ee	Nnyaa
		Kitsiso ya Tsamaiso ya Manno a Batho	Ee	Nnyaa

9. MOKGWATSAMAISO WA GO KOPA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSSETSO

Yuniti ya PAIA e amogela dikopo tsa phitlhelelo ya tshedimose tso mo boemong jwa DIO gape e thusa motho mongwe le mongwe yo o eletsang go tlhoma kopo.

Fa go na le dipotso dingwe le dingwe malebana le go dira kopo ya phitlhelelo ya tshedimose tso le go neelana ka (di)kopo ya phitlhelelo kwa Lefapheng la Manno a Batho di tshwanetse go diriwa ka go etela Yuniti ya PAIA kwa 260 Justice Mahomed street kgotsa ka fekese 086 471 1939 kgotsa lelets a Yuniti ya PAIA mo (012) 444 9045/57/58 kgotsa ka imeile mo paia@dhs.gov.za.

9.1. KE MANG YO O KA KOPANG TSHEDIMOSSETSO

- Motho mongwe le mongwe a ka kopa tshedimose tso.
- Bakopi ka sebele ba kopa tshedimose tso ka ga bona.
- Bakopi ba ba kopang tshedimose tso mo boemong jwa motho yo mongwe. (Mokopi yo o kopang mo boemong jwa motho yo mongwe o tshwanetse go tthagisa lokwalo lwa tumelelo.

9.2. MOKGWA WA GO FITLHELELA TSHEDIMOSSETSO

9.2.1. DIREKHOTO TSE DI TENG KA TLHAMALALO

Ditlhopha tse dingwe tsa direkhoto tse di teng ka tlhamalalo kwa ntle ga gore motho a di kope ka ditsweletso tsa PAIA go ya ka ditlamelo tsa karolo(1)(a) ya Molao.

Tshedimosetso/direkhoto tse di leng teng ka tshamalalo di tla nna teng mo khomputareng mo weposaeteng ya lefapha le kwa dikantorong tsa lefapha ka mokgwa kgotsa tsela e e teng, fa se se amogelesegile le go kgonagala.

9.2.2. DIKOPO KA MOGALA

DHS gape e amogela dikopo ka mogala. Go tla tsewa kopo eo tsia e newang DIO kgotsa Yuniti ya PAIA ka mogala ka dinomoro tse di tlametsweng mo bukaneng. Batlhankedi kwa Yuniting ya PAIA ba tla tlatsa Foromo ya A e e beilweng mo boemong jwa mokopi mme ba mo neele khopi ya yona.

9.2.3. DIKOPO KA GO BUA

Fa motho a sa kgone go tlatsa foromo e e beilweng ka ntlha ya go se itse go kwala le go buisa kgotsa ka ntlha ya bogole, motho yoo o tla dira kopo go DIO ka go bua.

DIO kwa DHS o tshwanetse go kwala kopo e e builweng ka foromo e e beilweng le go tlamela mokopi khopi ya yona.

9.3. DIKOPO TSE DI TLHOMAMENG GO YA KA DITLHOKEGO TSA PAIA

KGATO 1: Go tlatsa foromo e e beilweng ya kopo ya phitlhelelo

- Bona foromo e e beilweng ya kopo, Foromo ya A e teng mo Mametlelelo B ya bukana e, e e teng mo weposaeteng ya DHS kgotsa kwa ofising nngwe le nngwe ya DHS fa o e kopa.
- Tlatsa foromo e e beilweng ka botlalo o supa ka totobalo rekhoto kgotsa direkhoto tse di kopiwang mme o saene foromo ya kopo mo sebakeng se se tlametsweng.
- Fa kopo e diriwa mo boemong jwa motho yo mongwe, mokopi o tshwanetse go neelana ka bosupi jwa maemo a kopo e diriwang ka ona, ka kgotsafalo e e amogelesegileng ya ga DIO.

KGATO 2: Tuelo

Mokopi o tshwanetse go duela tuelo e e beilweng ya kopo fa e le teng le fa a kopiwa go dira jalo ka go dira dipositi mo nomorong ya akhaonto e e tlametsweng kwa tlase. Batho ba ba boletsweng mo tema 9.5.4 ya bukana e ba golotswe mo go dueleng dituelo tsa kopo.

MOKGWA WA TUELO

Leina la akhaonto	LEFAPHA LA MANNO A BATHO
Banka	Standard Bank
Nomoro ya Akhaonto	010160310
Leina la lekala	Pretoria, Van der Walt Street
Khoutu ya lekala	010145
Kaelo	Molao wa Thotloetso ya Phitlhelelo ya Tshedimosetso

KGATO 3: Go neelana ka kopo

Mokopi o tshwanetse go neela DIO foromo ya kopo ka Yuniti ya PAIA mo atereseng, nomorong ya fekeke kgotsa aterese ya imeile tse di tlametsweng mo bukaneng e. Foromo ya kopo e tshwanetse go tsamaya le bosupi jwa tuelo ya tuelo ya kopo. Ga go bosupi jwa tuelo jo bo tshwanetseng go tshwaragannwa ke batho ba ba siamelwang ke kgololo, fela mabaka a kgololo a tshwanetse go tlhalosiwa ka totobalo mo foromong.

9.4. THULAGANYO YA DINAKO YA GO SAMAGANA LE DIKOPO

Go ya ka karolo 25 ya Molao, DHS e tshwanetse go swetsa gore e tla neelana kgotsa e tla ganela kopo mme e neelane ka kitsiso ya mabaka a seo mo malatsing a 30 a kamogelo ya kopo.

Malatsi a 30 a DHS e tshwanetseng go swetsa gore e neelana kgotsa e ganela kopo a ka atolosiwa gangwe ka paka e e sa feteng malatsi a 30 fa kopo e le ya tshedimose tso e ntsi, kgotsa fa kopo e tlhoka gore go batlwe tshedimose tso e e tshotsweng ke kantoro e nngwe ya DHS le fa tshedimose tso e sa kgone go bonwa mo pakeng ya malatsi a 30 a tshimologo.

DHS e tshwanetse go itsise mokopi ka lokwalo fa katoloso e ka tlhokega.

9.5. DITUELO

Molao o tlamela mefuta e le mebedi ya dituelo, yona ke:

9.5.1. TUELO E E SA BUSIWENG YA KOPO

Mokopi, kwa ntle ga mokopi ka sebele, yo o kopang phitlhelelo ya tshedimose tso e e tshotsweng ke Lefapha o tla tlhokega go duela tuelo e e beilweng ya R35,00, jaaka go totobaditswe mo Foromong ya A, pele ga kopo e ka tswelediwa. Batho ba ba boletsweng mo tema 9.5.4 ya bukana e ba golotswe mo go dueleng dituelo tsa kopo.

DIO o tla tshwara (di)rekhoto go fitlha mokopi yo o amegang a duela dituelo tse di teng (fa di le teng).

9.5.2. TUELO YA PHITLHELELO

- Tuelo ya phitlhelelo e duelwa mo mabakeng otlhe mo kopo ya phitlhelelo ya tshedimose tso e neelwang ka ditshenyegelo tsa go e tlhagisa gape le, le fa e le teng, tuelo ya go posa le nako e e tlhokegang go amogelesegile go batla le go rulaganya rekhoto gore e senolwe.
- Batho ba ba boletsweng mo tema 9.5.4 ya bukana e ba golotswe mo go dueleng tuelo ya phitlhelelo.
- Mokopi yo o kopang dikhopi tsa direkhoto tse di leng teng mo setšhabeng ga a tshwanela go duela tuelo ya kopo ya R35,00, fela o tla duela tuelo ya phitlhelelo ya go tlhagisa gape, fa e le teng.

DIO o tla tshwara rekhoto go fitlha mokopi a duela dituelo tse di teng (fa di le teng).

9.5.3. DIPOSITI

Fa go batla (di)rekhoto le go rulaganya (di)rekhoto gore e senolwe, go akaretsa dithulaganyo tsa go dira gore e nne teng ka mokgwa o e kopilweng ka ona, go ka tlhoka go feta diura tse di beilweng ka maikemisetso a melawana , DIO o tshwanetse go itsise ka kitsiso a batla gore mokopi a duele karolo e e beilweng ya dipositi (e e seng go feta tharong) ya tuelo ya phitlhelelo e e tla duelwang fa kopo e neetswe.

Fa go duetswe dipositi ya kopo ya phitlhelelo e e ganetsweng, DIO wa DHS o tla busetsa mokopi dipositi.

9.5.4. DIKGOLOLO

Batho ba ba latelang ba golotswe mo go dueleng tuelo ya phitlhelelo e e tthagisitsweng mo k22 (6) ya Molao:

- Motho yo o sa nyalang/nyalwang yo lotseno lwa gagwe lwa ngwaga morago ga ditloso tse di dumeletsweng lo sa fete R14 712, 00 ka ngwaga.
- Batho ba ba nyetseng kgotsa balekane ba botshelo ba lotseno lwa bona lo lo kopaneng morago ga ditloso tse di dumeletsweng lo sa fete R27 192, 00 ka ngwaga.
- Mo tshenyegelo ya go kgobokanya tuelo nngwe le nngwe ya go batla le go rulaganya rekhoto gore e senolwe e fetang bokanakang jo bo batlilweng, tuelo eo ga e dire.
- Tshenyegelo ya go batla le go rulaganya ga e dire mo direkhotong tsa sebele tsa mokopi.
- Dituelo tsa kopo le tsa phitlhelelo ga di dire fa direkhoto di kopiwa ke motlhandedi wa tlamelo kgotsa motlhotlhomisi wa tlamelo ka maikemisetso a tlhotlhomiso ya tlamelo kgotsa patlisiso go ya ka ditlamelo tsa Molao wa Tlamelo wa 1998 (Molao No.99 wa 1998), kgotsa karolo 44 ya melawana ya yona.

10. PHITLHELELO E E GANETSWENG LE BOIKUELO

10.1. MABAKA A KGANELO

DHS e ka ganela kopo ya phitlhelelo ya tshedimosetso ya yona fa tshedimosetso e e kopilweng e amana le:

- Tshirelo ya pateletso ya bophiri jwa motho yo mongwe yo e leng motho wa tlhago, go akaretsa motho yo o tlhokafetseng.
- Tshireletso ya pateletso ya direkhoto tse dingwe tsa Tirelo ya Aforikaborwa ya Lotseno.
- Tshireletso ya pateletso ya tshedimosetso ya kgwebo ya motho yo mongwe.
- Tshireletso ya pateletso ya tshedimosetso e nngwe e e bophiri le tshireletso ya tshedimosetso e nngwe e e bophiri ya motho yo mongwe.
- Tshireletso ya pateletso ya polokese go ya batho le tshireletso ya thoto.
- Tshireletso ya pateletso ya didokete tsa sepodisi mo ditsweletsong tsa topololo le tshireletso ya tiragatso ya molao le ditsweletso tsa semolao.
- Tshireletso ya pateletso ya direkhoto tse di kgethegileng gore di tthagisiwe mo ditsweletsong tsa semolao.
- Tshireletso, pabalesego le dikamano ts boditšhaba tsa Repaboliki.
- Dikgatlhego tsa ikononi le tshiamo ya ditšhelete tsa Repaboliki le ditiro tsa kgwebo tsa Lefapha.
- Tshireletso ya pateletso ya tshedimosetso ya patlisiso ya motho yo mongwe le tshireletso ya tshedimosetso ya patlisiso ya Lefapha.
- Ditiro tsa Lefapha.
- Dikopo tse bonalang gore ke tsa lefela kgotsa le tse di tenang kgotsa tse dikgolo le tse di tla faposang didirisiwa tsa Lefapha go sa amogelega.

10.2. TSHENOLO YA PATELETSO MO DIKGATLHEGONG TSA SETŠHABA

Kopo ya phitlhelelo ya rekhoto e e ka ganelwang ka mabaka a kganelo go ya ka PAIA e ka neelwa, fela, fa tshenolo ya rekhoto e le mo kगतलहेगong ya setšhaba, le fa kगतलहेगoo ya setšhaba e feta kotsi e e akantsweng mo mabakeng a kganelo.

10.3. KGANELO E E AKANTSWENG YA KOPO

Fa DIO a retelwa ke go neela mokopi tshwetso ya kopo ya phitlhelelo mo malatsing a 30 a a beilweng DIO o tla tsewa a ganetse kopo eo. Mokopi a ka tlhoma boikuelo jwa ka fa gare kगतलहानo le kganelo eo.

10.4. DIPAAKANYO FA KOPO YA PHITLHELELO E GANETSWE

10.4.1. BOIKUELO JWA KA FA GARE

Mokopi yo o kgopisitsweng ke tshwetso ya DIO ya go ganela ka kopo ya phitlhelelo ya tshedimosetso a ka tlhoma boikuelo jwa ka fa gare go Tona ya Lefapha la Manno a Batho kgatlhano le tshwetso e e boletsweng.

10.4.2. GO TLHOMA BOIKUELO JWA KA FA GARE

Boikuelo jwa ka fa gare:

- Bo tshwanetse go tlhomiwa mo malatsi a 60 morago ga gore mokopi a itsisiwe ka tshwetso e e tseilweng ya kopo.
- O tshwanetse go tlatsa foromo e e beilweng ya boikuelo jwa ka fa gare e e teng mo Mametlelelo C ya bukana e, gape e teng mo weposaeteng ya DHS [www.dhs.gov.za], kgotsa kwa kantorong nngwe le nngwe ya DHS, fa o e kopa.
- O tshwanetse go tlatsa foromo e e beilweng ya boikuelo jwa ka fa gare ka botlalo a tlhalosa tshwetso e boikuelo jwa ka fa gare bo tlhomiwang kgatlhanong le yona.
- Go saena foromo ya boikuelo jwa ka fa gare mo sebakeng se se tlametsweng.
- Neela DIO boikuelo jwa ka fa gare ka dintlha tsa kgolagano kgotsa aterese tse di tlametsweng mo bukaneng e.

10.4.3. MOTLATSA MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSETSO O TSHWANETSE GO ISA BOIKUELO JWA KA FA GARE KWA BOTHATING JO BO MALEBA

- Mo malatsing a 10 a tiro a kamogelo ya boikuelo jwa ka fa gare DIO o tshwanetse go bo lebisa mmogo le mabaka a tshwetso malebala le kopo go bothati jo bo maleba.
- Bothati jo bo maleba bo tla akanya le go swetsa ka boikuelo jwa ka fa gare mo malatsing a 30 morago ga kitsiso ya boikuelo jwa ka fa gare bo amogelwe.
- Tshwetso ya bothati jo bo maleba e tshwanetse go tiisa kgotsa go beela kwa thoko tshwetso ya DIO, mme mo go dirang teng bo fetole tshwetso ya kopo.

10.5. GO DIRA KOPO KWA KGOTLATSHEKELO

Mokopi yo o sa atlegang mo boikuelong jwa ka fa gare a ka dira kopo kwa kgotlatshekelo mo malatsing a 180 a kamogelo ya kitsiso ya tshwetso malebana le boikuelo jwa ka fa gare, go bona namolo e e maleba jaaka go tlhalositswe mo karolong ya 78(1).

11. GO NNA TENG GA BUKANA

11.1. Bukana e e tla diriwa teng ka dipuo di le tharo tsa semmuso mo weposaeteng ya DHS le kwa dikantorong tsa lefapha tsotlhe le kwa Khomišeneng ya Aforikaborwa ya Ditshwanelo tsa Botho.

11.2. Bukana e e ka phasaladiwa mo Bukeng ya Puso.

12. TLHABOLOLO LE TShekatsheko ya Bukana

Bukana e e tla sekasekwa ke Lefapha ngwaga nngwe le nngwe fa go tlhokega mme e tla tlhabololwa le go phasaladiwa jaaka go tlhalositswe mo PAIA.

**KITSISO YA PUSO
GOEWERMENTSKENNISGEWING**

**LEFAPHA LA BOSIAMISI
DEPARTEMENT VAN JUSTISIE**

Nnyaa. R. 223

9 Mopitlwe 2001

**MOLAO WA THOTLOETSO YA TSHEDIMOSETSO WA 2000
MELAWANA E E AMANANG LE THOTLOETSO YA PHITLHELELO YA
TSHEDIMOSETSO**

Tona ya Bosiamisi le Tlhabololo ya Molaotheo o, ka karolo ya 92 ya Molao wa Thotloetso ya Phitlhelelo ya Tshedimose tso wa 2000 (Molao wa No. ya 2 wa 2000) dirile melawana mo Mametlelelong.

MAMETLELELO

Tlhaloso

1. Mo melawaneng e lefoko lengwe le lengwe kgotsa sekao se se neilweng bokao mo Molaong se tla tshola bokao joo le, kwa ntle ga gore bokao bo supa ka tsela nngwe-
"Molao" o kaya Molao wa Thotloetso ya Phitlhelelo ya Tshedimose tso wa 2000 (Molao wa No. ya 2 wa 2000).

Foromo ya kopo

2. Kopo ya phitlhelelo ya rekhoto, jaaka go tlhalositswe mo karolong ya 18(1) ya Molao, e tshwanetse go diriwa ka mokgwa wa Foromo ya A ya Mametlelelo.

Dituelo tsa direkhoto tsa lephata la puso

3. (1) Tuelo ya go tlhagisa gape, e e kailweng mo karolong ya 15(3) ya Molao, ke e e latelang:

R

- | | | |
|-----|---|------|
| (a) | Fothokhophi ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa
karolo ya yona | 0,60 |
| (b) | Khophi nngwe le nngwe e e gatisitsweng ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa
karolo ya yona e e tshotsweng mo khomputareng kgotsa mo eleketeroniking kgotsa mokgwa o o
buisegang wa Motšhine | 0,40 |

- | | | |
|-----|---|--------|
| (c) | khophi mo khomputareng ka mokgwa o o buisegang mo | |
| | (i) disiking ya setifi | 5,00 |
| | (ii) disiki e e kitlaneng | 40, 00 |
| (d) | (i) Kwalololo ya ditshwano tsa pono | |
| | Ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona | 22,00 |
| | (ii) Khophi ya ditshwano tsa pono | 60, 00 |
| (e) | (i) Kwalololo ya rekhoto ya theetso | |
| | ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona | 12,00 |
| | (ii) Khophi ya rekhoto ya theetso | 17, 00 |
- (2) Tuelo ya kopo e e duelwang ke mokopi mongwe le mongwe, kwa ntle ga mokopi ka sebele yo o kailweng mo karolong ya 22(1) ya Molao ke R 35,00.
- (3) Dituelo tsa phitlhelelo tse di duelwang ke mokopi tse di kailweng mo karolong ya 22(7) ya Molao, kwa ntle ga gore o golotswe ka karolo ya 22(8) ya Molao, ke tse di latelang:

R

- (a) Fothokhophi ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsakarolo ya yona 0,60
- (b) Khophi nngwe le nngwe e e gatisitsweng ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karoloya yona e e tshotsweng mo khomputareng kgotsa mo eleketeroniking kgotsa mokgwa o o buisegang wa Motshine 0,40
- (c) khophi mo khomputareng ka mokgwa o o buisegang mo
- | | | |
|-----|---|--------|
| | (i) disiking ya setifi | 5.00 |
| | (ii) disiki e e kitlaneng | 40,00 |
| (d) | (i) Kwalololo ya ditshwano tsa pono. | |
| | ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona | 22,00 |
| | (ii) Khophi ya ditshwano tsa pono | 60, 00 |
| (e) | (i) Kwalololo ya rekhoto ya theetso, | |
| | ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona | 12,00 |
| | (ii) Khophi ya rekhoto ya theetso | 17, 00 |
| (f) | Go batla le go rulaganya rekhoto gore e senolwe, R15,00 ura nngwe le nngwe kgotsa karolo ya ura go sa akarediwa ura ya ntlha e e tlhokegang go amogelesegile mo go batleng goo. | |
- (4) Tuelo ya go posa go duelwa fa khopi e tshwanetse go rolwelwa go mokopi.

maitlhome ka karolo ya 22(2) ya Molao tse di latelang di a dira;

- (a) diura di le thataro jaaka diura tse di tla fetwang pele ga dipositi e duelwa; le
- (b) nngwetharong ya tuelo ya phihlelelo e e duelwang jaaka dipositi ke mokopi.

Foromo ya kopo

Kopo e e tloka ho buisana le Molao

diriwa ka mokgwa wa Foromo ya B ya Mametlelelo.

Dituelo tsa direkhoto tsa lephata la poraefete

5. (1) Tuelo ya go tlhagisa gape, e e kailweng mo karolong ya 52(3) ya Molao, ke e e latelang:

	R
(a) Fothokhophi ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona	1,10
(b) Khophi nngwe le nngwe e e gatisitsweng ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona e e tshotsweng mo khomputareng kgotsa mo eleketeroniking kgotsa mokgwa o o buisegang wa Motšhine	0,75
(c) Khophi mo khomputareng ka mokgwa o o buisegang mo	
(i) disiking ya setifi	7,50
(ii) disiki e e kitlaneng	70,00
(d) (i) Kwalololo ya ditshwano tsa pono, ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona	40,00
(ii) Khophi ya ditshwano tsa pono	60,00
(e) (i) Kwalololo ya rekhoto ya theetso, ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona	20,00
(ii) Khophi ya rekhoto ya theetso	30,00

(2) Tuelo ya kopo e e duelwang ke mokopi, kwa ntle ga mokopi ka sebele, e e kailweng mo karolong ya 54(1) ya Molao ke R50,00.

(3) Dituelo tse di duelwang ke mokopi tse di kailweng mo karolo ya 54(7) ya Molao kwa ntle ga goreo golotswe ka karolo ya 54(8) ya Molao, ke tse di latelang:

R

- (a) Fothokhophi ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa
- | | |
|----------------|------|
| karolo ya yona | 1,10 |
|----------------|------|
- (b) Khophi nngwe le nngwe e e gatisitsweng ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona e e tshotsweng mo khomputareng kgotsa mo eleketeroniking kgotsa mokgwa o o buisegang wa Motšhine 0.75
- (c) khopi mo khomputareng ka mokgwa o o buisegang mo
- | | |
|---------------------------|-------|
| (i) disiking ya setifi | 7,50 |
| (ii) disiki e e kitlaneng | 70,00 |
- (d) (i) Kwalololo ya ditshwano tsa pono, ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona 40.00
- | | |
|-----------------------------------|-------|
| (ii) Khophi ya ditshwano tsa pono | 60.00 |
|-----------------------------------|-------|
- (e) (i) Kwalololo ya rekhoto ya theetso, ya tsebe ya bogolo jwa A4 kgotsa karolo ya yona 20,00
- | | |
|-----------------------------------|--------|
| (ii) Khophi ya rekhoto ya theetso | 30, 00 |
|-----------------------------------|--------|
- (f) Go batla rekhoto gore e senolwe, R30,00 ura nngwe le nngwe kgotsa karolo ya ura e e tshohegang go amogelesegile go batla goo.

(4) Tuelo ya go posa go duelwa fa khophi e tshwanetse go rolwelwa go mokopi.

(5) Kamathomo a karolo ya 54(2) ya Molao tse di latelang di dira:

- (a) diura di le thataro jaaka diura tse di tla fetwang pele ga dipositi e duelwa; le nngwetharong ya tuelo ya phitlhelelo e e duelwang jaaka dipositi ke mokopi.

Kitsiso ya buikuelo jwa ka fa gare

6. Kitsiso ya boikuelo jwa ka fa gare, jaaka go tlhalositswe mo karolong ya 75(1) ya Molao, e tshwanetse go tlhomiwa ka mokgwa wa Foromo ya C ya Mametelelo.

Dituelo tsa boikuelo

7. Tuelo ya boikuelo e e duellwang ya go tlhoma boikuelo jwa ka fa gare ke mokopi kgatlhanong le kganelo ya kopo ya gagwe ya phitlhelelo, jaaka go tlhalositswe mo karolong ya 75(3) ya Molao. ke R 50,00 .

Value - added tax

8. Mphapuso le apofiso ea kwatiso e ngomolangwa Value Added Tax wa 1991 (Mda No 89

wa 1991), gonne barekisi ba ba sa tlhomamang ba ka tsenya value added tax mo dituelo tsotlhe tse di beilweng go ya ka melawana e.

Tshimologo

9. Melawana e tsa misinga 9 Mpitso 2001.



REPABOLIKI YA AFORIKABORWA

J750

**Lefapha la Bosetšhaba la Manno a Batho
Foromo ya A ya Kopo ya PAIA ya Phitlhelelo ya (di)Rekhoto ya Lephata la Puso**

E DIRISIWA KE LEFAPHA

Nomoro ya kaelo:

Kopo e amogetswe ke _____ (tlhalosa

maemo, leina le sefane sa motlhankedi wa tshedimose tso/motlatsa motlhankedi wa tshedimose tso)

ka _____ (letlha),

kwa _____ (lefel o),

Tuelo ya kopo (fa e le teng): R _____

Dipositi (fa e le teng): R _____

Tuelo ya phitlhelelo: R _____

(Karolo 18(1) ya Molao wa Thotloetso ya Phitlhelelo ya Tshedimose tso, 2000 (Molao No.2 wa 2000)) [Molawana 6]**A. Dintlha tsa lephata la puso**

Romela kgotsa isa Foromo ya gago ya Kopo e e tladitsweng kwa:

Setheong sa PAIA Dintlha tsa Kgolagano			
Aterese ya Poso:	Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimose tso Lefapha la Bosetšhaba la Manno a Batho Private Bag X644 PRETORIA REPHABOLIKI YA AFORIKABORWA 0001		
Aterese ya Mmila: (Fa o romela ka seatla)	Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimose tso: PAIA 260 Justice Mahomed Street Sunnyside PRETORIA		
Nomoro ya Fekese	(086) 471 1939		
Aterese ya Imeile	paia@dhs.gov.za		
Diura tsa Tiro:	07:30 - 09:30 09:45 - 12:15 13:00 - 14:30 14:45 - 16:00	Diura tsa Kasiri:	10:00 - 11:00 14:00 - 14:30
Dintlha tsa Banka	Dintlha tsa Banka : Lefapha la Manno a Batho Banka : Standard Bank, Van der Walt (010145), Nomoro ya akhaonto : 010160310		

FOROMO YA A: KOPO YA PHITLHELELO YA REKHOTO YA LEPHATA LA PUSO

B. Dintlha tsa motho yo o kopang phithelelo ya rekhoto A o: (Tshwaya lebokoso le le maleba le le kwebu ka X)

	Mokopi ka Sebele (yo o batlang phithelelo ya rekhoto e e nang le tshedimose tso ka ga gagwe) TLHOKOMELA: Tsweetswee tshwaraganya khopi ya Lekwaloitshupo la gago go thibela tshenolo e e fosagetseng ya tshedimose tso ya sebele.
	Mokopi (Motho yo o dirang kopo ya phithelelo ya rekhoto ya Lefapha la Bosetšhaba la Manno a Batho)
	Mokopi wa Lephata la Puso (Ke fela maphata ao a puso a a diragatsang thata ya puso kgotsa a a dirang tiro ya puso go ya ka molaotl homo)

- (a) Dintlha tsa motho yo o kopang phithelelo ya rekhoto di tshwaneetse go newa kwa tlase.
 (b) Aterese le/kgotsa nomoro ya fekese mo Repaboliking kwa tshedimose tso e tshwanetsweng go romelwa teng, e tshwanetswe go neelwa.
 (c) Bosupi jwa maemo a kopo e diriwang ka ona, fa bo le teng, bo tshwanetse go tshwarangngwa.

Maina ka botlalo le sefane: _____

Nomoroitshupo:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aterese ya poso:

Nomoro ya mogala: () Nomoro ya ()

Aterese ya imeile: fekese:

C. Dintlha tsa motho yo go diriwang kopo mo boemong jwa gagwe

Karolo e e tshwanetse go tladiwa FELA fa kopo ya tshedimose tso e dirwa mo boemong jwa motho yo mongwe.

Maina ka botlalo le sefane: _____

Nomoroitshupo:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maemo a kopo e diriwang ka ona, fa e dirwa mo boemong jwa motho yo mongwe:

D. Dintlha tsa rekhoto

- (a) Tlamela dintlha ka botlalo tsa rekhoto tse go kopiwa phitlhelelo ya tsona, go akaretsa nomoro ya kaelo fa o e itse, go kgonisa gore rekhoto e bonwe.
- (b) Fa sebaka se se tlametsweng se sa lekana, tswetswee tswelela mo foleong e e kwa thoko mme o e tshwaraganye le foromo e. Mokopi o tshwanetse go saena difoleo tsa tlaletso.

1. Tlhaloso ya rekhoto kgotsa karolo e e maleba ya rekhoto:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Nomoro ya kaelo, fa e le teng:

3. Dintlha tse dingwe tsa rekhoto go ya pele ke gore mofuta wa (di)rekhoto sk. metsotso jj....

4. Lefapha/Bokaedi kwa rekhoto e tshotsweng teng (fa o itse)

.....

.....

E. Dituelo

- (a) Kopo ya Phitlhelelo ya rekhoto, kwa ntle ga rekhoto e e nang le tshedimosetso ya sebele ka ga gago, e tla tswelediwa fela morago ga gore tuelo ya kopo e duelwe, tuelo ya kopo ke R35,00.
- (b) O tla itsisiwe ka bokanakang jo bo tlhokegang go duelwa jaaka tuelo ya kopo.
- (c) Tuelo e e duelwang ya phitlhelelo ya rekhoto e ikaegile ka mokgwa o phitlhelelo e tlhokegang ka ona le nako e e amogelesegileng ya go batla le go rulaganya rekhoto.
- (d) Fa o siamelwa ke kgololo ya tuelo ya tuelo nngwe le nngwee, tswetswee tlhalosa lebaka la kgololo.

Lebaka la kgololo mo go dueleng tuelo:

.....

.....

FOROMO YA A: KOPO YA PHITLHELELO YA REKHOTO YA LEPHATA LA PUSO

F. Foromo ya phitlhelelo ya rekhoto

Fa o thibelwa ke bogole go buisa, lebelela kgotsa reetsa rekhoto ka mokgwa o phitlhelelo e tlametsweng ka ona mo 1 le 4 kwa tlase, tihalosa bogole jwa gago mme o supe mokgwa o rekhoto e tlokegang ka ona.

Bogole:	Mokgwa o rekhoto e tlokegang ka ona:
Tshwaya lebokoso le le maleba ka X.	
DITEMOSO:	
(a) Kobamelo ya kopo ya gago ka mokgwa o o totobaditsweng e ka ikaega ka mokgwa o rekhoto e leng teng ka ona.	
(b) Phitlhelelo ka mokgwa o o kopilweng e ka ganelwa mo mabakeng a a rileng. Fa go ntse jalo o tla itsisiwe fa phitlhelelo e tla neelwa ka mokgwa o mongwe.	
(c) Tuelo e e duelelwang phitlhelelo ya rekhoto, fa e le teng, e tla tlohamamisiwa ka bontlhanngwe ke mokgwa o phitlhelelo e kopilweng ka ona.	
d) Fa rekhoto e se teng ka puo e o e ratang kgotsa fa go sa tihalosiwa puo e e ratiwang ke mokopi, phitlhelelo e tla neelwa ka puo e rekhoto e leng teng ka yona [karolo 31J.	
e) Tuelo ya go batla le go rulaganya rekhoto e e kopilweng ke R15,00 ura nngwe le nngwe kgotsa karolo ya ura, go sa akarediwa ura ya ntlha	

1. Fa rekhoto e le ka mokgwa o o kwadilweng kgotsa o o gatisitsweng:					
	khopi ya rekhoto*		tihatlhobo ya rekhoto		
2. Fa rekhoto e na le ditshwano tsa pono - (se se akaretsa ditshwantsho, diselaete, dikgatiso tsa video, ditshwano tse di dirilweng ka khomputara, dithalo, jj.):					
	lebelela ditshwano		khopi ya ditshwano*		kwalololo ya ditshwano*
3. Fa rekhoto e na le mafoko a a gatisitsweng kgotsa tshedimosetso e e ka tlagisiwang jaaka modumo:					
	reetsa tselanamodumo (khasete ya theetso)		Kwalololo ya tselanamodumo*(lokwalo lo lo kwadilweng kgotsa lo lo gatisitsweng)		
4. Fa rekhoto e tshotswe mo khomputareng kgotsa mo eleketeroniking kgotsa mokgwa o o buisegang wa motšhine:					
	khophi e e gatisitsweng ya rekhoto*		khophi e e gatisitsweng ya tshedimosetso e e ntshitsweng mo rekhotong*		khopi ka mokgwa o o buisegang mo khomputareng* (setifi kgotsa disiki e e kitlaneng)
*Fa o kopile khopi kgotsa kwalololo ya rekhoto (kwa godimo), a o eletsa gore khopi kgotsa kwalololo e posediwe kwa go wena? Go posa go a duelwa.				EE	NNYAA
Tlhokomela gore fa rekhoto e se teng ka puo e o e ratang, phitlhelelo e ka neelwa ka puo e rekhoto e leng teng ka yona.					
O ka rata rekhoto ya gago ka puo efe?					

G. Kitsiso malebana le kopo ya phitlhelelo

o tla itsisiwe ka lekwalo gore kopo ya gago e rebotswe/ganetswe. Fa o rata go itsisiwe ka mokgwa o mongwe, tseetswee totobatsa mokgwa oo mme o tlamele dintlha tse di tlokegang go kgonisa kobamelo ya kopo ya gago.
--

O tla rata go itsisiwe ka ga tshwetso malebana le kopo ya gago ya phitlhelelo ya rekhoto jang?

FOROMO YA A: KOPO YA PHITLHELELO YA REKHOTO YA LEPHATA LA PUSO

E saenilwe kwa letsatsi le..... la ngwaga.....

.....
TSHAENO YA MOKOPI/MOTHO YO GO DIRIWANG
KOPO MO BOEMONG JWA GAGWE

FOROMO YA B

KITSISO YA BOIKUELO JWA KA FA GARE

(Karlo ya 75 ya Molao wa Thotloetso ya Phitlhelelo ya Tshedimose tso wa 2000 (Molao wa No. ya 2 wa 2000))

[Molawana 8]

**TLHALOSA NOMORO YA
GAGO YA KAELO:**

Dintlha tsa lephata la puso

Motlhankedi wa Tshedimose tso/Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimose tso:

- a) *Dintlha tsa motho yo o tlhomang boikuelo jwa ka fa gare di tshwanetse go neelwa kwa tlase.*
- b) *Bosupi jwa maemo a boikuelo bo tlhomiwang ka bona, fa bo le teng, bo tshwanetswe go tshwaragannwa.*
- c) *Fa moikuedi e le motho wa boraro mme e se motho yo o kopileng tshedimose tso kwa tshimologong, dintlha tsa mokopi di tshwantswe go neelwa kwa C kwa tlase.*

A. Dintlha tsa mokopi/motho yo mongwe yo o tlhomang boikuelo jwa ka fa gare

Maina ka botlalo le sefane: _____

Nomoroitshupo: _____

Aterese ya poso: _____

_____ Nomoro ya fekese: _____

Nomoro ya mogala: _____ Aterese ya Imeile: _____

Maemo a boikuelo jwa ka gare mo boemong jwa motho yo mongwe bo tlhomiwang ka ona:

Dintlha tsa mokopi

Karolo e e tshwanetse go tladiwa FELA fa motho yo mongwe (kwa ntle ga mokopi) a tlhoma boikuelo jwa ka fa gare.

Maina ka botlalo le sefane: _____

Nomoroitshupo: _____

C. Tshwetso e go tlhomiwang boikuelo jwa ka fa gare kgatlhanong nayo

<i>Tshwaya tshwetso e go tlhomiwang boikuelo jwa ka fa gare kgatlhanong nayo ka X mo lebokosong le le maleba:</i>	
	Kganelo ya kopo ya phitlhelelo
	Tshwetso malebana le dituelo tse di beilweng go ya ka karolo 22 ya Molao
	Tshwetso malebana le katoloso ya paka e go tshwanetsweng go diranwa le kopo ka yona go ya ka karolo 26(1) ya Molao
	Tshwetso go ya ka karolo 29(3) ya Molao go ganela phitlhelelo ka mokgwa o e kopilweng ka ona ke mokopi
	Tshwetso ya go neelana ka phitlhelelo

D. Mabaka a go ikuela

Fa sebaka se se tlametsweng se sa lekana, tswetswee tswelela mo foleong e e kwa thoko mme o e tshwaraganye le foromo e. O tshwanetse go saena difoleo tsotlhe tsa tlaletso.

Tlhalosa mabaka a boikuelo jwa ka fa gare bo theilweng ka ona: _____

Tlhalosa tshedimoseto nngwe le nngwe e e ka nnang maleba fa go elwa boikuelo tlhoko:

F. Kitsiso ya tshwetso ya boikuelo

O tla itsisiwe ka lekwalo ka ga tshwetso ka ga boikuelo jwa gago jwa ka fa gare. Fa o rata go itsisiwe ka mokgwa o mongwe, tsweetswee totobatsa mokgwa oo mme o tlamele dintlha tse di tlhokegang go kgonisa kobamelo ya kopo ya gago.

Tlhalosa mokgwa: _____

Dintlha tsa mokgwa: _____

Saenilwe kwa _____ letsatsi _____ le la _____ 20 _____

TSHAENO YA MOIKUEDI

E DIRISIWA KE LEFAPHA

REKHOTO YA SEMMUSO YA BOIKUELO JWA KA FA

GARE: Boikuelo bo amogetswe ka: (letlha) ke:

(tlhalosa maemo,

leina le sefane sa motlhankedi wa tshedimose^psetso/motlatsa motlhankedi wa tshedimose^psetso).
Boikuelo bo latelwa ke mabaka a tshwetso ya ga motlhankedi wa tshedimose^psetso/motlatsa motlhankedi wa tshedimose^psetso le, fa go tlokegang teng, dintlha tsa motho yo mongwe yo rekhoto e amanang le ene, e motlhankedi wa tshedimose^psetso/motlatsa motlhankedi wa tshedimose^psetso a e neetseng ka: _____ (letlha) bothati jo bo maleba.

BOWETSO JWA BOIKUELO:

TSHWETSO YA MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSE^pSETSO/MOTLATSA MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSE^pSETSO E TIISITSWE/TSHWETSO E NTSHWA E FETOTSWE
TSHWETSO E NTSHWA:

LETLHA:

BOTHATI JO BO MALEBA:

E AMOGETSWE KE MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSE^pSETSO/MOTLATSA MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSE^pSETSO GO TSWA GO BOTHATI JO BO MALEBA KA

(letlha): _____